



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANATSELE 2008

MADUO: 100

NAKO: 2½ diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.

DITAELO

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.
KAROLO YA A: Tlhamo (50)
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (30)
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono/gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano (20)
2. Baithuti ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Karolo nngwe le nngwe e simololwe mo tsebeng e ntšhwa, mme kwa bokhutlong jwa karabo moithuti a thalele.
4. Tlogela mola mo magareng a dikarolo tsa gago.
5. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.
6. Tlhokomela mopeleto le popego ya dipolelo.
7. Baithuti ba tla abelwa maduo a go dira lenaneo la thulaganyo, go tsereganya le go buisa tiro ya bona pele ba araba dipotso.



KAROLO YA A: TLHAMO**POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 250 – 300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, o neele setlhogo.

- 1.1 Re lebile ngwaga wa 2010 ka tlhoafalo le tsholofelo ya diphetogo tse di tla tokafatsang matshelo a Maaforikaborwa. Anela ka botlalo.

[50]**KGOTSA**

- 1.2 Leba baeteledipele ba ba mo ditshwantshong tse di latelang, mme o kwale ka ga mongwe wa bona.



[Polelo ya ka: PM Kgatla le MM Ledwaba]

[50]**KGOTSA**

- 1.3 Tiriso ya diritibatsi, tsholo ya dibetsa le botlhokatsebe di koafatsa ikonomi ya naga ya rona. **[50]**

KGOTSA


- 1.4 Kgodiso ya ngwana mo lelapeng e na le seabe mo bokamosong ba gagwe. **[50]**

KGOTSA

- 1.5 Meaparo le mekgabo e e rileng e ntshitse basetsana batswasetlhabelo ba petelelo le tšhono ya go fetelelwa ke bolwetse ba Lebolelamading (HIV/Aids). A o dumelana le se kgotsa o ganetsana le sona? Tlhalosa. **[50]**

KGOTSA

- 1.6 Leba setshwantsho se se latelang o lebile kgatako ya ditshwanelo tsa bana.



[Segarona, EE Pooe le ba bangwe]


[50]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 120 – 150 (diteng fela).

- 2.1 Leba setshwantsho se se fa tlase, mme o kwalele molaodimogolo wa tsa Katlaatlololoago **memorantamo** o mo go ona o ngongoregang ka se se tlhagisiwang/sedifadiwang ke setshwantsho.



[Segarona, EE Poe le ba bangwe]

[30]

KGOTSA

- 2.2 Kwalela mookimogolo wa tikologo ya lona **lekwalo**, mme o mo kope go tla go ema baithuti ba sekolo sa lona ka lefoko tebang le tshwaetso ya bolwetse jwa lebolelamading. Tshikinya letlha le le maleba le nako e go ka kgonagalang go kopana ka yona. Naya mabaka a a utlwalang go bontsha botlhokwa ba kopo e.

[30]

KGOTSA

- 2.3 Kwala **lenaneotema** le **metsotso** ya kopano ya khuduthamaga ya komiti ya selegae ya kgaolo ya ga lona e e neng e tshwerwe ka 23 Mopitlwe 2007 ura e le ya bongwe thapama (13:00) mabapi le matlakala a a latlhelwang gongwe le gongwe.

[30]

KGOTSA

- 2.4 O moeteledipele wa mokgatho wa baithuti, mme o tlhophilwe go rulaganya moletlo wa taelano ya baithuti ba Kereiti ya bolesome le bobedi. Kwala **puo** e o tla neelanang ka yona go eleletsa baithuti ka wena botshelo jo bontle.

[30]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 30

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80 – 100.

- 3.1 Sekolo sa lona se tlhoka morutabana yo o tla rutang bana Setswana le Seesimane mo Kereiting ya bolesome le bobedi mo kotareng ya ntlha ya ngwaga wa 2008. **Phasalatsa** phatlhatiro eo. [20]

KGOTSA

- 3.2 O molebeledi wa sekolo se se rileng, mme o kopilwe ke mogokgo go baya dinokwane tse di senyang leitlho. Kwala **bukatsatsi** ya malatsi a le matlhano o lebile ditiragalo tsa bosenyi tse di neng di diragala mo sekolong ka tatelano. [20]

KGOTSA

- 3.3 O Ratoropo mo motseng wa lona. Kwala **posekarata** e mo go yona o laletsang sekolo sengwe go tla moletlong wa jalo ya ditlhare mo lefelong la lona. [20]

PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20

PALOGOTLHE: 100